



# CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

**Broj: 41**

**Godina: XII**

**Podgorica, 15.09.2017.**

## SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Propozicije Prve ženske fudbalske lige Crne Gore takmičarska sezona 2017/2018	<b>2</b>
2 Registracija igrača	<b>10</b>

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj dana 13.09.2017. godine, donio je

**PROPOZICIJE**  
**Prve ženske fudbalske lige Crne Gore**  
**takmičarska sezona 2017/2018**

**Član 1**

Prva Ženska fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu 1.ŽFL) je jedinstvena i broji 4 kluba:

- ŽFK Ekonomist - Nikšić;
- ŽFK Breznica - Pljevlja;
- ŽFK Mladost 2015 - Podgorica;
- ŽFK Cvetex- Berane;

**Član 2**

Takmičenjem rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu Komisija).

**Član 3**

Takmičenje u 1.ŽFL se odvija po bod sistemu, četvorokružno u okviru 12 kola (svaki klub igra međusobno dva puta kao domaćin, dva puta kao gost). Za utvrđivanje plasmana na tabeli primjenjuju se odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

**Član 4**

Raspored odigravanja utakmica utvrđuje Komisija, žrijebom takmičarskih brojeva, na zajedničkoj sjednici Komisije i klubova.

**Član 5**

Dužnosti klubova

Klubovi moraju:

- imati obezbjeđen teren za igru - sa prirodnom ili vještačkom podlogom;
- imati svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije;
- imati kupatilo za gostujuć ekipu, domaću ekipu i sudije, sa odgovarajućim uređajima;
- imati sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije;
- najdalje 30 metara od terena imati službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika;
- na igralištu imati kabine za gostujuću i domaću ekipu, kao i delegata;
- imati obezbijeđen računar i internet vezu, da bi se sastavio zapisnik.

**Član 6**

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

### Član 7

Klub domaćin je obavezan da **najkasnije tri dana** prije utakmice prijavi Komisiji vrijeme i mjesto odigravanja utakmice. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost.

### Član 8

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepodobnosti terena za igru, utakmica se odlaže, a Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice. Takođe, ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.), Komisija odlaže utakmicu i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

### Član 9

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoje uslovi da se utakmica nastavi, prekinuta utakmica će se odigrati, odnosno nastaviti po mogućnosti u roku od 24 časa, o čemu odlučuje Komisija.

### Član 10

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će klub domaćin.

Klub gost je dužan da 24 sata prije utakmice sazna od kluba domaćina boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

### Član 11

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica: predstavnici klubova, delegat, sudijski tim i lica koja delegat pozove radi davanja izjava. Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnostima delegata donosi Komisija.

### Član 12

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog Saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina. Klub domaćin je obavezan da za vrijeme odigravanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlašćenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije ili da umjesto kola prijavi karavan vozilo.

Ako delegat konstatuje da klub domaćin nije obezbijedio ljekara i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi skupljače lopti - šest dječaka ili djevojčica .

### Član 13

Klub je dužan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Klub za koji nastupa igračica koja nije izdržala automatsku sankciju zabrane igranja, disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igračice koja ima zabranu igranja utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

#### Član 14

Za vrijeme odigravanja utakmice, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo:

- rezervni igrači u sportkoj opremi (ukupno sedam);
- šef stručnog štaba;
- pomoćni trener;
- trener golmana;
- ljekar;
- fizioterapeut;
- predstavnik kluba;
- komesar za bezbjednost

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporter i TV snimatelji;
- delegat utakmice;
- članovi ograna bezbjednosti;
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca;
- sakupljači lopti u sportskoj opremi.

#### Član 15

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: šefa stručnog štaba, trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlašćenog predstavnika kluba. Klub može da licencira i trenera golmana i komesara za bezbjednost.

### PRAVO NASTUPA

#### Član 16

Na utakmica 1.ŽFL pravo nastupa imaju registrovane igračice, koje su rođene 2002.godine i starije. Izuzetno, u cilju razvoja mladih igračica i ženskog fudbala, odobrava se da u zapisnik budu upisane **najviše dvije** igračice rođene 2003.godine, koje moraju imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu. Pored njih dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju imati sve igračice rođene 2001 i 2002 godine i igračice rođene 2000, koje na dan odigravanja utakmice nemaju navršenih 17 godina. Dokazi o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju biti unešeni u COMET sistem.

Dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu za igračice koje nijesu navršile 17 godina ne smije biti starije od četiri mjeseca, a mora biti unešeno u COMET sistem.

Sve ostale igračice moraju imati izvršen zdravstveni pregled, ne stariji od šest mjeseci i unešen u COMET sistem.

U zapisnik utakmice se može unijeti najviše 18 registrovanih igračica. Od toga broja **najviše dvije** mogu biti strankinje (nijesu državljanke Crne Gore).

Svaka ekipa mora imati šefa stručnog štaba, koji posjeduje najmanje UEFA B trenersku licencu.

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti najviše 5 (pet) izmjena igračica.

Sve igračiće moraju posjedovati COMET ID karticu, koju predstavnik kluba obavezno prilaže na uvid delegatu, prije početka utakmice a delegat vrši identifikaciju.

## **DELEGAT UTAKMICE**

### **Član 17**

Za utakmicu Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan da na stadion dođe jedan sat prije početka utakmice.

Delegat je dužan da sačini izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegat obaviće glavni sudija. Komisija, uz saglasnost IO FSCG donosi bliže uputstvo o dužnostima i pravima delegata.

Ako delegat ne ispunjava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno ispunjava svoje dužnosti, Komisija može da ga ne delegira za jedan ciklus ili do kraja takmičarske sezone.

Neispunjavanje dužnosti delegata povlači disciplinsku odgovornost.

## **SUDIJE UTAKMICE**

### **Član 18**

Utakmice 1.ŽFL mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koje se nalaze na odgovarajućim listama FSCG.

### **Član 19**

Sudija utakmice je dužan da se javi delegatu utakmice neposredno prije dolaska na utakmicu i obavijesti delegata o načinu dolaska.

### **Član 20**

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija. Mjesto prvog pomoćnog sudije će zauzeti drugi pomoćni sudija a mjesto drugog pomoćnog sudije će zauzeti ispitani sudija iz publike, koji se nalazi na listi sudija za ovaj rang takmičenja. Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste ovoga stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovoga stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija, drugi pomoćni sudija zauzima mjesto prvog pomoćnika a dosadašnji prvi pomoćnik koji sada postaje sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da obavlja dužnost drugog pomoćnog sudije.

Ako u toku trajanja utakmice pozli pomoćnom sudiji ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da zauzme njegovo mjesto.

### **Član 21**

Sudija je obavezan da u zapisnik unese razloge isključenja igračica. Sudije su obavezne da u zapisnik utakmice unesu prijavu protiv igračice, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca, zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pisanih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

## **OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU I PRATEĆIH OBJEKATA**

### **Član 22**

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog loše travnate podloge, nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena. Uz to, glavni sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonski obavijestavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, toplu vodu i ostale potrebne sanitarne i tehničke uređaje.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će istu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

## **REGISTRACIJA UTAKMICE**

### **Član 23**

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 3 dana od dana njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena ako je prvostepena odluka postala pravosnažna a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravidnika o fudbalskim takmičenjima.

## **REGISTRACIJA UTAKMICE SLUŽBENIM REZULTATOM**

### **Član 24**

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravidnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

### **Član 25**

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

### **Član 26**

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, disciplinski je odgovoran.

## **ŽALBA**

### **Član 27**

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba se podnosi Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu, u dva primjerka, u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice, sa dokazom o uplati propisane takse koju odlukom utvrđuje Izvršni odbor FSCG i koja se objavljuje u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Uplata se vrši na žiro račun FSCG broj 530-13676-16, uz naznaku-taksa na žalbu.

#### **Član 28**

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

#### **Član 29**

Odluku po žalbi Komisija donosi u roku od 5 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi u roku od 3 dana od dana prijema.

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa ili elektronskom poštom.

#### **Član 30**

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 3 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

#### **Član 31**

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum predaje iste.

### **DISCIPLINSKE ODREDBE**

#### **Član 32**

Klubovi i njihove igračice, članovi stručnog štaba ili funkcioneri disciplinski su odgovorni, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

#### **Član 33**

Isključene igračice se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

#### **Član 34**

Automatska kazna zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igračica dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

#### **Član 35**

Igračica koja dobije javnu opomenu na posljednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni.

## UTVRĐIVANJE PLASMANA I POPUNA LIGE

### Član 36

Tim koji pobijedi na utakmici takmičenja koje se odigrava po bod sistemu, osvaja 3 (tri) boda. U slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod. Poraženi tim ne dobija bodove.

Takmičenje 1.ŽFL se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži:

- nazive timova koji se takmiče;
- broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica;
- broj datih i primljenih golova;
- razliku broja postignutih i primjenjenih golova (gol-razlika) i
- broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova.

Ako dva ili više timova imaju isti zbir osvojenih bodova, za utvrđivanje plasmana na tabeli koristiće se kriterijumi po sljedećem redosljedu:

- a) veći broj bodova osvojenih na utakmicama odnosnih timova;
- b) bolja gol-razlika ostvarena na utakmicama odnosnih timova;
- c) veći broj ukupno postignutih golova na utakmicama odnosnih timova;
- d) veći broj golova postignutih u gostima na utakmicama odnosnih timova;

Ako, nakon primjene kriterijuma iz stavova od a) do d), timovi i dalje imaju isti plasman na novoformiranoj tabeli, kriterijumi iz stavova od a) do d) ponovo se primjenjuju za međusobne utakmice odnosnih timova. Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, primjenit će se kriterijumi e) i f), po sljedećem redosljedu:

- e) bolja gol-razlika ostvarena tokom svih utakmica takmičenja i
- f) veći broj golova postignutih na svim utakmicama takmičenja.

Ako se ni primjenom gore navedenih kriterijuma ne može utvrditi plasman, nadležni takmičarski ogran žrijebom će odrediti poredak na tabeli.

### Član 37

Ekipa koja na kraju sezone 2016/17 osvoji prvo mjesto u 1.ŽFL, na osnovu plasmana stiče pravo igranja u kvalifikacijama za Žensku Ligu šampiona.

## TROŠKOVI TAKMIČENJA

### Član 38

FSCG će snositi troškove puta ekipa na utakmice 1.ŽFL.

Klubovi će ispostaviti račun odjeljenju za ženski i bazni fudbal FSCG elektronski, najkasnije pet dana nakon odigrane utakmice. Račun mora sastojati tačan naziv firme koja je vršila usluge prevoza, adresu, matični broj, PIB i žiro račun firme.

Obračun troškova se vrši isključivo po kilometraži koja je odobrena od Komisije i to 0,80 centi po pređenom kilometru naznačenom u tabeli.

Original računa klub mora poslati poštom, na adresu FSCG, sa naznakom-odjeljenju za finansije, najkasnije 15 dana od dana odigravanja utakmice.

FSCG zadržava pravo da ne odobri isplatu za nekompletne, pogrešno obračunate i neblagovremeno dostavljene račune.

### Član 39

Troškove službenih lica (sudije i delegat) u potpunosti snosi FSCG.



**Član 40**

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

**Član 41**

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG**  
**Dejan Savićević, s.r.**

**Broj:2529**

**Podgorica,13.09.2017.god.**

**FUDBALSKI SAVEZ SREDNJE REGIJE - PODGORICA****Sjednica održana 07.09.2017. godine****REGISTRACIJA IGRAČA**

**KMF „Mirabile moda“ – Podgorica:** Šofranac Nenad JMB: 2004983250028 /FK Drezga/ po osnovu člana 119.

**FK „Blue star“ – Podgorica:** Gogić Blažo JMB: 2303006211003 po osnovu člana 37/1.

**Sjednica održana 08.09.2017. godine****REGISTRACIJA IGRAČA**

**FK „Grafičar“ – Podgorica:** Radulović Stefan JMB: 1909005211001 po osnovu člana 37/1.

**UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU**

**FK „Mladost“ – Podgorica i igrač Miličković Marko** JMB: 3103998211004 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 01.06.2020. godine.

**Sjednica održana 11.09.2017. godine****REGISTRACIJA IGRAČA**

**FK „Župa“ – Nikšić:** Krulanović Nikola JMB: 0308005260528, Damjanović Bojan JMB: 0606006260506, Damjanović Filip JMB: 1610007261523, Đilas Dejan JMB: 0307005260521, Vukićević Ognjen JMB: 3007010260014 po osnovu člana 37/1.

**FK „Arena“ – Podgorica:** Luburić Andrija JMB: 2201005220508 po osnovu člana 37/1.

**FK „Dečić“ – Tuzi:** Gojčaj Adrijan JMB: 2303005211034, Lulgjuraj Albert JMB: 2711005211027, Krkanović Anel JMB: 0712004211006, Đoković edin JMB: 0104003211010, Junčević Ljeon JMB: 0410005211011, Pepić Adil JMB: 0509006211011 po osnovu člana 37/1.

**FK „Ilarion“ – Podgorica:** Peruničić Balša JMB: 1212002211018, Radusinović Ognjen JMB: 2709003211033 po osnovu člana 37/1.

**Sjednica održana 13.09.2017. godine**

**REGISTRACIJA IGRAČA**

**FK „Elektron“ – Podgorica:** Ivanović Maksim JMB: 2012006211009 po osnovu člana 37/1.

**FK „Polet stars“ – Nikšić:** Perović Boris JMB: 0307005211040, Kostić David JMB: 1806005260505, Raičević ranko JMB: 0912004260502, Perunović Miladin JMB: 2809005260508, Jelić Nemanja JMB: 1909005260517, Bulajić Vladan JMB: 2201007261538, Fuštić Luka JMB: 3110008230014, Guzina Aleksandar JMB: 2410005260508, po osnovu člana 37/1.

**Fk „Karioke“ – Nikšić:** Kadić Marko JMB: 0312010260002, Raičević Jovan JMB: 2502009260024, Lažetić Žarko JMB: 1006007261529, Lažetić Darko JMB: 1006007261537, Tomović Mališa JMB: 1003005260542, Zečević Nikola JMB: 0411008260036, Raičević Đordije JMB: 2903006260508, Krušić Aleksandar JMB: 1301007261528, Spasojević Aleksa JMB: 1106007261515, Mandić Sava JMB: 2106008260028, Đurović Boris JMB: 2108011260015 po osnovu člana 37/1.

**FK „Crvena stijena“ – Podgorica:** Miranović Dejan JMB: 1106008211031 po osnovu člana 37/1.

**FK „Arena“ – Podgorica:** Ivanović Matijaš JMB: 0707009210012, Mitrović Jovan JMB: 2001009214503 po osnovu člana 37/1.

**FK „Dečić“ – Tuzi:** Osmanović Adel JMB: 2303003270017, Bibezić Nermin JMB: 2211002211023 po osnovu člana 37/1., Vuković Marko JMB: 2107002211005 /FK Zabjelo/ po osnovu člana 37/8.

**KMF „Čelik“ – Nikšić:** Janjušević Božidar JMB 3003994262998 /Hrvatska/ po osnovu člana 36/11.

**Sjednica održana 15.09.2017. godine**

**REGISTRACIJA IGRAČA**

**FK „Blue star“ – Podgorica:** Tomović Mladen JMB: 1907003211028 po osnovu člana 37/1.

**FK „Mladost“ – Podgorica:** Adžić Ognjen JMB: 2705005211019 po osnovu člana 36/2.

**FK „Porto Podgorica“ – Podgorica:** Savić Ilija JMB: 0109006211013, savić Matija JMB: 1302005211026 po osnovu člana 37/1.

**KMF „Studentski dom“ - Podgorica:** Jelić Milutin 2611996260018 po osnovu člana 37/1.

**FK „Dečić“ – Tuzi:** zećirović Eldin JMB: 1304004282992, Camaj Xhonatan JMB: 0201003211075, Drešević Ajet JMB: 1509003211006 po osnovu člana 37/1.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača  
Senad Padović, sr.**

## FUDBALSKI SAVEZ JUŽNE REGIJE - KOTOR

Sjednica održana 15.09.2017 godine.

### REGISTRACIJA IGRAČA

**“PETROVAC“ (Petrovac):** Roćenović R. Petar-jmb. 0411003260518, čl. 37/1.

**“MORNAR“ (Bar):** Osmanović M. Alen-jmb. 1902004220509, Obradović S. Bojan-jmb. 2102005220518, Kovačević J. Mihailo-jmb. 0601006220510, Jaredić M. Luka-jmb. 1207005220510, Dabanović D. Petar-jmb. 2703005220503, Karanikić V. Toni-jmb. 0705005220509, Janković M. Luka-jmb. 1206005220506, Šebek V. Đorđe-jmb. 2112006220525, Dabović Z. Stefan-jmb. 1110005220525, Dacić R. Luka-jmb. 3009005220503, Ljutica M. Velimir-jmb. 0111005220501, Knežević M. Nemanja-jmb. 1201006220516, Ščekić D. Andrija-jmb. 0907005220500, Velović M. Alan-jmb. 1802006220501, Vujošević D. Luka-jmb. 1203005211036, Agović A. Kenan-jmb. 2402003220506, Vukotić Ž. Luka-jmb. 2506005220503, Janić D. Luka-jmb. 0406005271017, Duraković E. Haris-jmb. 3112005220509, Baošić R. Filip-jmb. 0109005220507, Đešević N. Amar-jmb. 2110005220502, Softić K. Adnan-jmb. 1710005273014, Ukaj M. Imer-jmb. 2303005220521, Bitrović A. Dario-jmb. 0502006220504, čl. 37/1.

**“ORJEN“ (Zelenika):** Vasiljević D. Nemanja-jmb. 2508005242518, Šimrak K. Nemanja-jmb. 2809006230017, Kilibarda D. Boris-jmb. 2007006230034, Gončić D. Dražen-jmb. 1705005242514, Pestorić G. Luka-jmb. 0911006242513, Matović S. Ivan-jmb. 0308005242511, Goranović M. Nikola-jmb. 2912005242521, Stanišić D. Luka-jmb. 0806005242511, Milosavić V. Lazar-jmb. 2703005242523, Pestorić G. Branko-jmb. 3006005242516, Nikčević M. Jovica-jmb. 1010006242528, Seferović K. Đuro-jmb. 1907007242513, čl. 37/1.

**“OBILIĆ“ (Herceg Novi):** Vukićević P. Sava-jmb. 2701005242539, Vukićević P. Dimitrije-jmb. 0811006242535, Beriša M. Adnan-jmb. 2401005242519, Mijović Nikola-jmb. 0111006242517, Pavlović O. Krsto-jmb. 0308003244991, Krivokapić E. Kristijan-jmb. 3112001211025, Marjanović Z. Vukašin-jmb. 2503005230038, Tadić Z. Vuk-jmb. 2504005242512, Vlahović G. Aleksa-jmb. 0511006211016, Vujović V. Aleksa-jmb. 2305005250016, Todorović M. Božidar-jmb. 0701003230013 Ajvaz S. Medin-jmb. 1310005242528, Medojević M. Vidoje-jmb. 0807003283004, čl. 37/1.

**“ARSENAL“ (Tivat):** Kaščelan R. Vuk-jmb. 0910006230012, Vukasović V. Mirko-jmb. 1510007231018, Klakor L. Nikola-jmb. 2611007231012, Tomašević N. Milan-jmb. 1504005230014, Lugonja M. Janko-jmb. 2301006230013, Đuranović B. Spasoje-jmb. 1103006230021, Belan A. Ilija-jmb. 1603006230016, Đuranović B. Mihajlo-jmb. 1910007231016, Čavor Ž. Petar-jmb. 2207007250011, Novaković D. Vasilije-jmb. 2004007231027, Maraš V. Miloš-jmb. 2502007211018, Todorović Ž. Mihailo-jmb. 2111007211051, Rašica M. Nikola-jmb. 1905006230012, Bulatović Z. Matija-jmb. 2008006230014, Lazarević S. Nemanja-jmb. 1102007230029, Bajo D. Dino-jmb. 2604007231016, Telesmanović N. Marko-jmb. 2611007211003, Brkan I. Toni-jmb. 0601007230021, Tapušковиć I. Đorđe-jmb. 0705006281528, Laptuta I. Luka-jmb. 1307006230018, Kaščelan R. Vasilije-jmb. 2712007231056, Stevović G. Miloš-jmb. 0410007231028, čl. 37/1.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača  
Dragan Peraš, sr.**

**FUDBALSKI SAVEZ SJEVERNE REGIJE - BERANE****Sjednica održana 14.09.2017. godine****REGISTRACIJA IGRAČA**

**FK "IBAR" /Rožaje/:** Kalač Berin, jmb. 3010004272028, Dedeić Almedin, jmb. 2207003273017, Muković Amir, jmb. 0101003273025, Murić Ajmel, jmb. 1204003273014, Klica Demir, jmb. 2711005271054, čl. 37/1; Klica Daris, jmb. 1601004273025, Juković Medo, jmb. 3112004272017, čl. 36/1.

**FK "JEZERO" /Plav/:** Tošić Minel, jmb. 3006006271013, Čosaj Sefer, jmb. 0101006274014, Redžepagić Imran, jmb. 1902007274278, Bešković Džejlan, jmb. 2601006274014, Gutić Seid, jmb. 0801006274016, Cecunjanin Šefkija, jmb. 0510004270043, Jašarević Faruk, jmb. 0308003274262, Srdanović Dženan, jmb. 1208003272005, Pupović Fehim, jmb. 2709007271014, Gutić Abdullah, jmb. 2205007211021, čl. 37/1.

**FK "BRSKOVO" /Mojkovac/:** Čogurić Lazar, jmb. 2706003283000, Todorović Janko, jmb. 1310003272004 "Gorštak" /Kolašin/, čl. 37/9; Bošković Ognjen, jmb. 0211003283004, Filipović Nikola, jmb. 3004006284015, čl. 37/1.

**FK "GUSINJE" /Gusinje/:** Radončić Kenan, jmb. 1105997272013, Kolenović Arnel, jmb. 1307993273009, čl. 37/1.

**FK "BREZNICA" /Pljevlja/:** Jolović Nemanja, jmb. 1808006291512, čl. 37/1.

**FK "OMLADINAC" /Bijelo Polje/:** Četković Stefan, jmb. 0601007281513, Femić Dušan, jmb. 3001006281521, čl. 37/1.

**FK "SEDMICA" /Bijelo Polje/:** Grandov Đorđe, jmb. 1807003282982, čl. 37/1.

**FK "SJEVERNA ZVIJEZDA" /Bijelo Polje/:** Lukovac Dejan, jmb. 2109005281538, čl. 37/1.

**FK "METEOR" /Bijelo Polje/:** Tvrdišić Miloš, jmb. 1408005281515, Smakić Emin, jmb. 1901005272018, Minić Đordije, jmb. 1211006281529, Stefanović Lazar, jmb. 0807007281529, Činćur Luka, jmb. 2012005281518, Bujšić Lazar, jmb. 3009006281514, Omerović Emin, jmb. 0609006281537, Bulatović Nikola, jmb. 2808003283008, čl. 37/1.

**REGISTRACIJA IGRAČICA**

**FK "BREZNICA" /Pljevlja/:** Hrastovina Ajla, jmb. 2001003297989, čl. 37/1.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača  
Vasko Dragović, sr.**